

SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

EKSPERIMENTALNE METODE SAVREMENE FIZIKE-ODABRANA POGLAVLJA

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**3. Ciklus studija:**2**4. Bodovna vrijednost ECTS:**6**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Nema

7. Ograničenja pristupa:

Studenti II ciklusa odsjeka Fizika

8. Trajanje / semestar:11**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

4

9.2. Auditorne vježbe:

0

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0**10. Fakultet:**

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

11. Odsjek / Studijski program:

Fizika /Edukacija u fizici i Primjenjena fizika

12. Odgovorni nastavnik:**13. E-mail nastavnika:**

**14. Web stranica:**

www.pmf.untz.ba

15. Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznavanje studenata sa principima, postupcima i instrumentacijom u odabranim eksperimentalnim metodama savremene fizike.

16. Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

- opisati osnovne fizičke zakonitosti i pojave koje se koriste u odabranim eksperimentalnim metodama savremene fizike
- opisati osnovne karakteristike i primijeniti metodu gama spektrometrijske analize
- opisati osnovne karakteristike i primijeniti metode mjerjenja radioaktivnog gasa radona
- opisati i primijeniti savremene metode iz područja medicinske fizike.

17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Detekcija jonizirajućeg zračenja. Interakcija fotonskog zračenja sa materijom. Interakcije unutar detektora i štita detektora. Elementi GS sistema. Poluprovodnički detektori u gama spektrometriji. Ge detektor. Analiza spektara. Granice statističkih odlučivanja u gama spektrometriji. Kalibracija detektora. Kompjuterska analiza spektra. Primjena software-a GENIE 2000. Mjerenje kod niskoaktivnih sistema. Specifičnosti metodologije određivanja radionuklida u životnoj sredini. Oblasti primjene gama spektrometrije. Fizičke i hemijske osobine radona. Transport, emanacija i fluks radona u zemlji, vodi i vazduhu. Produkti raspada radona. Izvori, fluks i distribucija produkata raspada radona. Direktne i indirektne metode mjerjenja koncentracije aktivnosti radona. Pasivna i aktivna tehnika mjerjenja koncentracije radona. Kalibracija detektora. Detekcija radona i njegovih produkata raspada. Mjerni sistemi pri LDDZZ PMF. Opasnost radona po ljudsko zdravlje u životnoj sredini. Primjena radona u nauci. Nastajanje, širenje i detekcija ultrazvuka. Priroda zvučnih talasa. Generator ultrazvuka. Pojave koje omogućuju primjenu ultrazvuka u medicini. Dijagnostički postupak. Načini prikazivanja signala. Biološki efekti upotrebe ultrazvuka. Ultrazvučna aparatura i instrumentacija. Magnetna svojstva atomskih jezgri. Indukcija rezonancije. Relaksacija vremena. Oslikavanje pomoću magnetne rezonancije. Dijagnostički parametri MR-slike. Nastajanje i osobine X – zraka. Radiografske metode. Radiološki uređaji.

**18. Metode učenja:**

Predavanja se izvode upotrebom sljedećih nastavnih metoda: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda aktivnog učenja, priprema i izlaganje individualnih seminarских radova, konsultacije.

19. Objasnjenje o provjeri znanja:

Provjeravanje znanja studenata se provodi sljedećim metodama: testovi - parcijalni ispiti, seminarски rad i završni ispit.

Testovi se rade nakon odslušane određene tematske cjeline, najmanje 15 sati predavanja. Svi testovi se rade u pismenoj formi. Svaki test sadrži pitanja koja se odnose isključivo na pređeno gradivo do/između testova. Završni ispit je u pismenoj formi i sastoji se iz pitanja koja obuhvataju cjelokupno ili dio gradiva, odnosno, prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom. U sklopu predispitnih obaveza studenti su dužni izraditi individualni seminarски rad koji će obuhvatiti određenu tematiku iz sadržaja nastavnog predmeta. Seminarски rad se u pisanoj formi predaje predmetnom nastavniku na pregled i ocjenu. U redovnim i popravnim ispitnim terminima student polaže završni ili integralni dio ispita. Integralni dio ispita obuhvata cjelokupno gradivo odslušano u toku kursa (polažu studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim brojem bodova na parcijalnim ispitima), pri čemu student može ostvariti maksimalno 80 bodova.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita i utvrđuje se prema sljedećoj skali i uslovima:

Max bodova

Parcijalni ispiti	50	
Seminarski rad	20	
Završni ispit	30	
Ukupno:	100	54 (minimum bodova za prolaz)

21. Osnovna literatura:

- Slivka, J., Bikit, I. i dr. Gama spektrometrija-specijalne metode i primjene, Univerzitet Novi Sad, Novi Sad, 2000.
- Gilmore, G. R. Practical Gamma-ray Spectroscopy -2nd ed., John Wiley & Sons, 2008.
- Knoll, G. F. Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
- Tsoulfanidis, N., Landsberger, S. Measurement and detection of radiation, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015.
- Baskaran M., Radon: A tracer for geological, geophysical and geochemical studies, Springer, 2016.
- Adrović, F., Ninković, M. Radioaktivnost i radijacioni nivoi u okolini termoelektrana, naučna monografija, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, 2005.
- Durrani, S. A., Ilić, R., Radon measurements by etched track detectors: Applications in radiation protection, Earth sciences and environment, World Scientific Publishing, 1997.
- Kane, S.A. , Gelman B. Introduction to physics in modern medicine. CRC Press 2020.
- Duck, F.A., Baker, A.C., Hazel C. Ultrasound in medicine. CRC Press, 2020.

22. Internet web reference:

--

23. U primjeni od akademske godine:

2022/23

24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

14.09.2022
